

Быялгыттан телестудия үлэһиз диэн буолар да, видеооператорлар көстүбөккэ улаханык иайыдабыт. Бу күнүргө оройун дьаһалтата 3 мол солкуобайы телестудияга көрбүт. Бу билигин рынок сыаналарыгар орто суума (тотон видеооператор Захар Новгородов этэринэн, парата 25 мөлүнүөннөөх буоллааха телестудияны сатыры-хотору татыһааха сол үбү.



Сага Корень Чинский уобласа Заречное Нерчинское селишкэтигэр олоор. Кини «Русские потешки» дини айттах ово фольклорнай ансамблыгар кыттар.

В. Салнин фотота. (РИТА—ССТА).

Эвэрдэлишбит!

Ытыктабыллах магнайгы учууталбытың Едочина Алексеевна ТЕРЮТИНАНЫ элбэх сыллаах үтүө суобастаах үлэи сыаналанан, Российской Федерации нуруотун үөрэтирин туйгунун үрдүк аата интэришлэбигини үөрэтпит ололорун не сүрэх. Итинтэн итинтик эвэрдэлишбит. Эи билиги чини билигин ыларбытыгар, үтүө дьон буола үүнэр-битигэр бары кыһамныгы, күүскүн биэрбисин, өрүү улахан махталынан саныыбыт. Баҕарабыт туйгун доруобуйаны, үлэвэр ситиһилэри, дьолу-соргуну.

Мугудай «Баҕа санаа» орто оскүлэтин ахсыс кылааһын коллектива.



СНА корреспондента П. А. Ойуунускай аатынан Саха драматической театрының директора, республика үгүлөөх артиһа С. И. Емельяновы кытта сэлэргэ-һар:

—Степан Иннокентьевич, быйылгы сезонга театры талтааччылар ханык спектакллари көрүүхтөрэй?

—Алтынны ортотугар сезонмутун «Улуу Кудай-санан» аһахпыт. Нуучча театрың режиссера А. С. Тарасов «Сылдыбыт сыһы булар» дини А. Н. Островский («Женитьба Балламина») айымны-тын алтынны ортотугар туруоруохтаах. Онтон Ф. Ф. Потанов сэтинни бүтүтүгэр И. М. Гоголев «Наара суоһун» инни чааһын таһаармактаах. Театр режиссера В. М. Фокин ахсыһыгы А. И. Софронов «Олох оонһуута» пьесатын туруорара былаанна-нар. Американаец Томас Риччио «Сардаана» дини «Бизе ынахтаах Ыйбар-кээн эмээхсин» остоурууа матыһынан туруорбут авангард анаардаах спектаклын эмээ көрдөрүөх-лүт.

Уус-уран салаааччы-быт, культура министри А. С. Борисов. П. А. Ойуунускай олонхотун таһаарар санаалаах. Итинн көрөөччү дүүлүгэр сэтин-ни ортотугар төрдөргэ дьулуһабыт. Кини Ленин-град художнига Геннадий Сотников кытта бииргэ үлэстэһинэ бу да сырыкта ситиһиллээх буолуо дини эвэрибим.

Онтон Сага дьыл кэ-питтэн тугу туруорарбыт, хайдах буоларбыт бил-лэбит. Этарга дьылы, «Эи-нэ-ги бил баһын мин сизм» днэбэттар. Кэмэ онук.

—Киники сылларга Саха театры омул дойд-ларыгар үгүстүн сырытта. Бу сезонга ити үгэс салгыны дуо?

—Уопсайынан, сылга

бииртэн ордуу сылды-баппыт. Биллэрин курдук, быйыл Польшага фести-вальга кыттыбыһыт.

Араас дойдудартан ыгы-рымы элбэх да, үбүлэһинэ кыайтарбыт.

—Саха театрың дьнэ-надыада тутуулар дини бары астына истибиллэ-түтүү билигин туругун туһунан тугу этинэ этэй?

—Театр бырайыага оңо-һуллаан бүтэн турар. Ол эрээри бырайыактааччы-лар, тутуу сыавата наһаа ыарахан буолан, улары-тыһылар. Киллэрэллэр. Тутууу кытарарга Тур-ция биир фирматын кытта дуотабар түйэриллиэ ту-рар. Билигин тутуу ба-рыктаах сирин Оло сис-дыбарыһын уонна «Уют» маҕаһыан икки ардынан ыраастыы сылдьааллар. Үлэни илээн-саҕаан ыстыктаах «Саханнэ-строй» фирма сага сала-тата бу үлэни тийэ-р

«Чурапчы алдьархайы» билсэн баран

СОБОТОХ ТЫЫННААХ ХААЛБЫТЫМ

Мин 71 саастаахпын. Харахпынан бастагы груп-палаах инбалиппин. «Чу-рапчы алдьархайа» дини кинигини аахтаран ула-ханнак долгуйан, хараас-тан олорон иһиттим. Төлө да бис уон сыл ааспытын иһин, күүс өртүгүн көһө-руллүү аймалынан, кэдэ-нэ дьон өлүүлэрэ-сүтүүлэ-рэ өйбөр-санаабыр субу баарды тилинилэр.

Билигин санаатахха, чу-рапчылары көһөрүү рес-публика оччотооһу салал-татын улахан сыһыата эбит уонна ону бөлүмө суох ыһаһаар, элбэх киһи суорууа суолламмыта. Ма-ныаха тариллэбит прав-ительственной комиссия састааба буруйдаага чах-чы.

Биллэрин курдук, көһө-руллэргэ анаммыт ты-һыһыччаны дьонун, ололо-ру, кырдыаастары сүөһү курдук үүрөн киллэрин күһүгүгү тыада, тым-ныһа, ардах-саһаар ор-тотугар Аллараа Бастаах биэрэгэр кутан кэбиспит-тэрэ. Манна үгүспүт ытга чутаһыар кэмэ сымны-пыт. Дьэ, мантан саҕала-мыта турукут хамчыа-һына, сүрбүт тостуута. Мөл-төх, ырыһах, кырдыас өртүлэрэ ыалдьан оло-он барбыттар. Ыарахана өс-сө иһиһитигэр эбит этэ.

Мантан хонноор буолбуп-пугар тымны сиктээх трюминага хаалабыттар, сылар инэстэ суох буолан, уочаратынан утуһан ылар-быт. Соруйан өлүүтэ анаа-быт курдук, ичингэ таҕа-һы, ас саппаһын ылар-батахтара.

Идээн Эдыгээн оро-йуонун сиргэр кураанах биэрэҥкэ кутан кэбиспит-

тэрэ. Онно кыстык хаар түспүт этэ, сүрдээх тым-ны тыал хотуттан үрэрэ. Сылдыбыт-салдыбыт, са-һыһыһымы көрүүн та-һаастаах дьонно киһи ту-луһат баланыһаһыта үөскээбитэ. Мантан хас да биэрэстэлээх сылаах дини бөһүөлэк баар, онно тин-лэбит дини буолта. Ыран-астээн, үгүспүт ыалдьан ити бөһүөлэги нэһилэ булбуппүт. Бу Мугудай нэһилигэни Максим Горь-

аниһаар хаалбыттар.

«Чурапчы алдьархайа» кинигэ ити ыһырык кэм туһунан сийилин кэпсэм-мит уонна докумуоннары-нан ситэриллибит. Итиннэ киһи эбэрэ суох, барыта кырдыктаах, барыбыт көрсүбүт нэһээммит. Ты-һыһыччаны киһи тыһына быстытыгар улахан ма-териальнай, моральнай хоромньу оһоһуллуугу-гар буруйдаах оччотооһу салаааччылар баччаанга

директоруот дүүлүгэр турбатахтара доһолтооһох. Кинилэр, саатар, суобас дүүлүгэр туруоруллуох-таахтар. Итинни общест-веннай буруйдаһыһы кө-һөрүллүү сиртибэлэрин кэрэстэрэ ирдир, ол манһыт тэрэһиннээх бу-руйу оһоруу, инникитин хатыламмыгар сэрэтин буолуох этэ.

Байам тусуһун аһы-нахха, иһам да Эдыгээн-нэ иһраһа уһаабатада, со-тору өлбүтэ, онон соботох туһунан хаалбытым. Арыйы саастаах, үлэни-хамнаһы кыайар буоламмын, көһө-руллүүбүт саамай ыара-хан бастагы сыһын инчэ-дэй тирбэҥ быстыбаты-һы тыһыһах туораабы-тым. Каллэхит эһилин саһыһтан дьону кытта ба-һыһыт буолбутум. Ити сайын өрүс арыһыгар сырыттаһыһына, балык-сыһтар биригээдэлэрин бөрөдүүкүтүһан хааччылар кыраһый дареһа аты-һыһыһыһар эһиттэрэ. Онон 1943 сыл ити кэм-тэн олоһум устатыгар эр-

гизин үлэһитэ буолар су-лум саҕаламмыта. Уон-сыл устатыгар Эдыгээн райпугун иһинэн үкүтэр соботуһаһа уонна наһа-ды нитэр фермага үлэһэ-битим. 1953 сыллаахха «Холбос» бырайыһаһа-тыһан Таатта райпугуһар ыһыһыһыһытым. Онно уон-тан таһа сыл түүлээх ту-тааччыһан сылдьыһытым, райпо салааһаһыһа буол-бутум. Кэһики уонча сыл Амма райкооһун, Усуйа-на райпугун председател-лэринэн үлэһэбитим. 1974 сыллаахха Горнай райпо-тун председателин солбу-һааччыһан аһанан кэлэ-һи уһунуһу үлэһэи баран пенсияга таһыһыһытым. Онон эргэһэн үлэһитэр идэ-тиһэн туһан барыта 45 сыл үлэһэбитим. Эргэһэн үлэһитин туйгуһаһын, хас да медалларыһан наһараа-даламмыһым.

1948 сыллаахха олоһум аргыһын булбутум, кэргэ-һим Тамара Андреевна-һын 45 сыл олоһубут, инки кыһаһаһыһыт, түүрт снэһнээһипит.

Түмүһүлэр. Чурапчы дьонно бу докумуон-киһи-гэһи суруһаһаар, үтүө кэһнээх дьылаһы оһор-буттар диниһи. Кинигэ көһөрүллүү содулугар, сиртибэ буолбүт дьонму-түгар өйдөһүннүк буолу-да. Өссө этнэхпин баа-раһын баһар, «Чурапчы алдьархайа» салгы сү-руллаан, өлбүт-сүһүт дьон-мугун биһрдин ааттаа-һуоһлаан киллэрэбит кыалһа буолаарай? Ба-йам баһам итинни.

Семен
ОКОНЕШНИКОВ.

Горнай.

тиэрдэригэр эрэлбит ула-хан.

—Кэһинэ кэмэ, ор-дук А. С. Борисов ми-

дөөлорун иһиһаһаат усу-луобуһаһара тэриһлэр. Ыһыр-биллиллээх режис-сер «Идэһи сылдьар ар-

таарыһыһа өйдөнөр. Ол туһунан тугу этинэ этэй?

—Уһ-харчы кыһыһы-чык, артиһтар хамнаһара наһыһах. Итинтэн сиктэ-рэн сорох эдэр артиһтар-быт атыһыһан дьарыкта-һан харчы өлөрөргө хо-лоһолдор. Бары ити кур-дук бытархай атыһыһа буолан хааллаһыһына, оһсуута үгэс буолуо дини дьыһыһаһын. «Уһаһыһа бурдугун тыаһа көтүһүт» днэбитини, ыһыһаһыһы-тыгар баһаар буолан, мас декорациябыт уһаһаһа хаалла. Ону чөлүгэр түһэ-рэ сылдьаһыт. Ол уонна гаракһыт эһиһа халһарда. Ол эрээри барыта итин-ник куһаған буолбатах. Биһиһа да киһи санаатын көтөһөр түгэһнэр бааллар. Быйыл искусство үлэһи-тэрин дьыһаһыһыгар хас да артиһ дьнэ ыһа. Прези-дент М. Е. Николаев дьы-һаһыһан театрга киһи сана-аутобус бэриһлэн турар. Уопсайыһан, республика салааһаһыһаһа көмөлө-һөргө кыһаһаһаһа, ол эрэл кыһыһы саһар. Онон бу уустук кэһи этнэһа туорууһыт дини эрөөһа саныһыһын.

Саха театры үлэтин 68-с түһүмэһин саҕалаһыр

иһтр буолуобуттан, театр артиһтара бэйэлэрэ спек-таһы туруорар буоллу-лар. Сорохтор итинни. Би-һирин көрсөллөр, сорох-тор төрүт ыһыһаһаһа...

—Чакчы, билигин Анд-рей Саванч билиги үлэһи-тигэр күн аһы ороһор бириһнэһа суох. Онтон театр байыта баарын бил-лэһа олоһуһан наада. Ол иһин күһэллэн ким са-һыһаһа, баһалааһа спек-таһы туруорараһаһа. Ити-лэр, уус-уран таһыһаһа, биллэн турар, Борисов үлэһиттэн наһыһаһаһа. Ол эрээри ити, миһ санааһа, оһсолоох көстүү буолба-та. Балаһыһаһаһаһа таһар суол көрдөөһүн быһыһыһаһа сыһаһыһа-һаһа. Артиһтар маһды айар үдэ ухһаһаһаһаһа-һаһа, айар кнэһтэрин бо-

туст сн-һиһр атом кур-дук, атом атомна оһсу-луутун түмүгэр дэлби барыһа таһыһаһаһа, онтон сэрэһиһиһа днэбитини уһуо суоһаһаһыһа.

—Билигин быһыс кэм тыһыһа театры олоһун эһиһа

Ааспыт ый саҕаланьытыгар Дьоккуускайта Уһук Хотугу сир оройуоннары АПК-тын сайдыытын наукаҥа хааччылыыга Бүтүн Республлка конференция буолан ааспыт. Конференция пленарнай мунуһаар ийитиниэрислэри Россия Тьаа хаһаайыстыбатын наукаҥа академиятын Сибирдээки отделеиетин президиумун председателэ академик П. Гончаров, Россия Наукаларын академиятын Сибирдээки отделеиетин Саха сириндээки научнай ийилин президиумун председателэ, Россия Наукаларын академиятын корреспондент-члениэ В. Ларнонов, «Саха сир» НПК генеральнай директорэ, экономикай наука докторэ И. Матвеев, Саха сириндээки Биология институтун академия корреспондент-члениэ Г. Денисов, Дьоккуускайдаагы Тьаа хаһаайыстыбатын институтун ректорэ, историческай наука кандидата И. Синцев, тьаа хаһаайыстыбатын наукаҥа докторэ А. Мухачев, «Ситим» Сахаагро-научнай производствэ ассоциациятын председателэ Е. Пестриков, экономикай наука кандидата С.

Емельников уо.д.а. оҥорбуттара. Конференция кыттылаахтара Покровскайдаагы ОПХ үлэтин кьтары билесипитэрэ. Ити кэиниттэн балтараа күн устата конференция икки сессияда үүнээйи секцията уонна сүөһү ийитини секцията дьиниэрэ — хайдаһан үлэлэбитэ.

Бүгүн биһиги сүөһү ийитини секциятын үлэиттэн «Кьым» хаһыат суруйуутун кьлгэтан бачэттиибит.

Сүөһү ийитини секциятыгар ветеринарнай наука кандидата М. П. Неустров этинтэ улахан болдомтону тарта. Саха сириндээки сылгы ийитинтэ утешайдар ийитинистэрин уруу да тардар этэ. Оттон саха сылгыта норуот селекциатын түмүгэр үөскээбит ураты сылгы буолар. Бу сылгы бизэр этэ, кьмыһа, тиринтэ ураты суолталаах тьаа хаһаайыстыбатын сырьетунан буолаллар. Российскай Федерацияда Саха сирэ сылгы ийитинигэр бастаыи мнастани ьлар.

тоох.

Хотугу сир усулуобуйатыгар сүөһү ийитиниттэн эти оҥорууну үрдэтин улахан болдомтодо турар. Научнай уонна хаһаайыстыбанын оыттар түмүктэринэн, бастаан ийэр практика көрдөрүмүн, биһиги усулуобуйатыгар ийиэ алар састаах орто ьааһынын 400 кг тириэрдээххэ сөбө дакаастаан турар. Итинэ 4000 аһылык единицата ороскуоттаныр. Оттон бу тадыллыбыт оустары 1,5 сьл ийэр буоллаахха, 3000 аһылык единицата наада буолар. 15 ьл ийэргэ 2400 аһылык единицата ороскуоттаныр. Эти оҥоруу интенсивнай технологиятын туһанар түбэлтэда аһылык ити рационугар ьлар этин 35 бырыһыанынан улахан буолар.

Сүөһү ийитини секциятыгар ветеринарнай наука кандидата М. П. Неустров этинтэ улахан болдомтону тарта. Саха сириндээки сылгы ийитинтэ утешайдар ийитинистэрин уруу да тардар этэ. Оттон саха сылгыта норуот селекциатын түмүгэр үөскээбит ураты сылгы буолар. Бу сылгы бизэр этэ, кьмыһа, тиринтэ ураты суолталаах тьаа хаһаайыстыбатын сырьетунан буолаллар. Российскай Федерацияда Саха сирэ сылгы ийитинигэр бастаыи мнастани ьлар.

Сылгы этэ—дьиниэрэ ийитинилээх эт. Ол курдук, республика бизэр этин 22 бырыһыанын сылгы ийитиниттэн ьлар. Ити сылга 10 тыһыынча тоннада тэҥнээр. Сылгы бөйгө хайан аһыыр буолан, Саха республикатыгар сылгы ийитинин рентабельноһа 20—22 бырыһыанга тэҥнээр. Оттон бастыҥ хаһаайыстыбалар бу көрдөрүүнү 40—60 бырыһыанга тириэрдэлэр.

Саха сылгытын бородата биллэр үчүгэй хаачыстыбалаах. Ол эрэри салаа сайдыытын атахтыыр сорох фактордар бааллар. Маныаха саха сылгытын деловой тахсыта кьмыһаҥа ахтыбат буолар сатамат. 1888—1990 сылларга көрдөрүү 57,3 бырыһыанга тэҥнэпитэ. Онон республика сыллата 20—25 тыһыынча кулуну ситэ ьлбата. Ол эрэри Покровскайдаагы ОПХ, «Онтон» коллективной хаһаайыстыба курдук сирдэргэ сылгы деловой тахсыта туруктаах. Бу хаһаайыстыбаларга кулун деловой тахсыта сыллата 80—85 бырыһыанга тэҥнээр.

Тоҕо кулуну ьмы аһыаҥый? Бу болпуруска чопчу эппэти бизэр билитин да кьаллыбат. Маныаха, сүнньүнэн, биз кулуннааһына аабыллар. Биз кулуннааһына аһылык итэһэни кьтта быһаччы сьбэстээх. Ол эрэри ийини барытын аһылык итэһэнигэр эрэ сөһнүүр сатамтата буолуо. Хаһаайыстыбаларга сыллата тэрээни хаһаайыстыбанын үлэлэр ирдэбиллэргэ эппэтигэр ьына толоруллубаттар. Кулуннааһын сорох түбэлтэлэрэ эчэииттэн да таһарыллыа сөп. Ийини таһынан сьстыгыаннаах ьарымылар ьлар ирээтэрэ ьларата суох. Ветеринарнай лабораториялар бу өргүнэн көдүүстөөх үлэни кьдэйдэ ьппаттар. Онон сьлгы эчэииттэ уонна ьарыыга ьларарыта үгүс специалистарынан кьайан өтө көрүлүбэт.

Литературада биз сальмонеллез эпизитологиятыттан кулуннааһына кьиник биллэр. Ити туһунан В. Ф. Бутовскай 1974—1990 сылларга биллэр чинчийиллэри ьппыта. Ийини таһынан сьлгы ринкопневмониянан уонна грибинэн ьалдыра сабыс-сага үөрэтиллэн эрэр. Саха сириндээки убаһа хабарбатынан ьарыыта —саамай тардаммыт ьарыы республика 17 оройуонун хаһаайыстыбаларыгар сыллата бөлүстэнэр. Ортотунан, түөрт сылга ьччат сылгы 4,9 бырыһыана ьарыйда. Сылгы уопсай ьарыытыттан хабарбатынан ьалдыы 51 бырыһыанын ьлар. Ити 1989 сыллаахха Саха сирин ийини оройуоннарыгар ьытыллыбыт чинчийиллэринэн дакаастанар. Нам, Ханалас, Уус-Алдан, Мөҥө-Ханалас уонна Чурапчы оройуоннарын хаһаайыстыбаларыгар хабарбатынан ьарыы убаһа үкүс хабаа көстүбүтэ.

ьарыы тардаммытын сүрүн бирчичинэтинэн уруу ьалдыа сьлдыыбыт сьытылар —бу ьарыы стрептококктарын тардаммыта буолар. Сылгы сылга агардас бизэр сиргэ ийитинтэ тутуллара ьарыы 1 бүүтүгэр тириэрдар. Ийини таһынан сөһтөөх аһылык итэһэни эиэ ьарыы сайдарытар кьабы бизэр.

Ити курдук, хотугу сир хаһаайыстыбаларын терут дьарыктарыгар аналлаах болпуруостары сүөһү ийитини секцията дьүүлэстэ.

Хотугу боруода барыны биэриэн сөп

скай Федерация атын регионнарыгар кьинэ хамсааһыны ьлбатада. Холмогор сүөһүтүн голштин-фриз бородатын кьтта ууһаты Дьоккуускай куорат аттынаагы хаһаайыстыбаларга балачаа көдүүстээдэ. Тоҕо дьитээххэ, бу хаһаайыстыбаларга сүөһү аһылыкын бьзата, атыттарга холоотоххо, арыый үчүгэйэ. Покровскайдаагы ОПХ хаһаайыстыбаларыгар ьытыллыбыт оыт көрдөрүмүнэн, бу бородалары тьксийиниэрин түмүгэр 7 сьл устатыгар үүт ьыма бизэр ьыахтан 377 кг үрдүүрэ ситиһилинбита.

Симменталь бородата туттуллар зонатыгар голштин-фриз бородатын оустарыгар 4 хаһаайыстыба бэрбэрислэммитэ. Оттон айрыыр бородатыгар 14 хаһаайыстыба оыкка туруоруллубута. Ол түмүгэр 3000 хаан булкааһынаах сүөһү ьытыллыбыта. Түмүгэр Уус-Алдан оройуонун «Лена» совхозугар уонна «Мэзидигитээки» ОПХ-да айрыыр-симменталь бородалара олохтоох симментальдартан үүтүн сьатыан уонна ьыах сьиниин хаачыстыбатынан үчүгэй көрдөрүүлэммитэрэ. Ити Сунтаарга уонна Мөҥө-Ханаласка ьытыллыбыт оыттарьынан кьтта дакаастаммыта.

Саха сирин уһук хотугу өртүгэр сага бородалары үөскэтир процеһа үһүн эволюционной характерданыр. Ити хотугу сир эстремальнай айылда-климат уратыларынан уонна толорута суох аһылык бааатынан быһаарыллар.

Саха Республикатыгар сүөһү ийитинигэр племенной дьыаланы тэрийинтэ быһыа Союон ьытыллыбыта. Бу Союон быһыатынан, республика территориятыгар сүөһү ийитини племенной дьыалатын сайьынарьыга бизэр кьлим политика олохтоһио. Оноуоха бас билди хайа да көрүгүттөн тутулуга суох үлэ ьытыллыада.

ьыах сүөһүгэ племенной үлэ 2000 сылга дьирэ анал сьахылаах программа быһыатынан Дьоккуускайдаагы тьаа хаһаайыстыбатын научнай-чинчийэр институтун научнай сотрудииттарьынан ьытыллыада. Бу программа быһыатынан, республика сүрүн бородаларынан симменталь уонна холмогор бородалара аабылларлар. Ытыллар үлэ түмүгүнэн, холмогор бородатыттан ьыахтан сылга 3500—3800, оттон симментальтан 2500—3000 кг үүт ьытыллыахтаах. Ийиниэхэ олохтоох репродукциятан үөскэтилибит оустар кьиник туһанылаахтаттар.

Сүөһү ийитинигэр ьытыллар племенной үлэ —тохтообот процес. Бу үлэ бары хаһаайыстыбаларга эбэтэр фермаларга производствоны тэрийини көрүгүттэн тутулуга суох мьлдьи ьытыллыахтаах. Ыйини тэрийилибит бааһынай хаһаайыстыбалары уонна кооперативтара бу хайьсхаан үлэни куттүөн-иэхтик ьыттахарьына эрэ сүөһү ийитини хаһаайыстыбанын көрдөрүүлэрэ тулсуохтара. Ити барыта селекциатыр племенной үлэниэн бирэргэтиллээх.

ШАХУНЬЯ БАТАРААКТАРА

Нижегородскай уобалас. Ашот Аюпьян, Шахунскай оройуон 38 састаах фермэргэ, түөрт сьл устата хаһаайыстыба тутан олорто 150 гектар сьрдээх, хабаһы оворор ааподтаах, сүөһү ийэр фермалаах, теплицалаах, бадыттыр-иини көлүкээдөөх, 31 армэс норуоттох техникалаах, хаһаайысты-

ба бородууксуйатын атыллыада арендаһыт-иини мадаһыаһынаах.

Саҕалыырыгар Столбово дьирэбинэ ьытыллытар мас дьыа атыллыастыта, синариик туттубута, адыгектар сир ааныта. Харчы наадатыттан олохтоох аһылык комбинатыгар полиетилеиовый мо-

ноочүктэри бөлэмнээн бизэргэ кьислениэ, онон нэин-күүһүн оһорумута, хаһаайыстыбатын көгэтиимэтинэн бардыта. Ыйини 125 наймалга үлэлэттирдээх, хамнастара үрдүк. Ол эрэри арыады үлэлээн эбэри аһарта, арыгыта тардытарчылар суох буолбатахтар. Умьаһа ьарахана тепличнай хаһаайыстыбаны ночооттоох өһордо. Фермер түү-

күн түптээн утуйбана мьэсэр. Ол эрэри үлэ бьлдыһыктаада, бородууксуйатын сьыаната намыһада эрэли үөскэтор.

Симмонка: сүөһүт Руслан Кутовой Тадикистантан кьлбьтэ.

Н. Мошков фотота.

(РИТА—ССТА).



